

Nuxaxa-ηkeke, 'si Mawu yla 'fe mo

traduit de « Ô jour d'angoisse, où Dieu cachait sa face »

p *mf*

1. Nu - xa - xa-ηke - ke, 'si Ma - wu yla 'fe mo ;
 2. Nè - di lɔ - lɔ̃ kpa - kple se - se - ɖea - me - ti ;
 3. Le wò fu - wo ka - tā me, me - ke nu o,

p *mf*

Oo ηu - kpe kple tɔ - tɔ - tɔ fe ηke - ke ; Si dzi A - fe - to
 Tɔ - wò ɖe - ke me - nya wò ve - ve o ; Ɖe - ka de wò a -
 E - si fe - wu - ɖu - la - wo no dzu - wòm, Nò ko - wòm he - no

f

nè - xe ɖe - ɖe - kpɔ - kpɔ Fe fe ma -
 si, bu - bu hā gbe - wò, Me - kpɔ 'me -
 vlo dom wò a - tra - - ɖi ; Ye - ma - yi

nya - gblɔ ɖe mia te - fe la !
 si a - fa 'kò na wò o.
 ηu - kpe, ve - ve gbā wò dzi.

4. Ke esi nènò veveklpu la vò keɲ
 Wò ɖɔa vò hegblo be ewunu la,
 Dziɖula sesē, le ηutifafa me
 Nètsò wò Gbɔgbò de Fofò la si.

5. Ɖela vevie, Mawu, si kpɔ ηɖzedze
 Tso wò ɖo Fia ɖe ɖɔlawo tame ;
 Tso afii xoxo, mièle wò bubuha dzim,
 Le subòwòm le klo dzi, Afetò.